

JP Spreča d.d. Tuzla
Naziv pravnog lica
Tuzla, ul.Aleja Alije Izetbegovića br.29 / VII
Sjedište i adresa pravnog lica

4209143860001
Identifikacioni broj za direktne poreze
209143860001
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
Djelatnost
Sparkasse Bank d.d. BiH
Naziv banke
1990500080378660
Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 31.12.2023. godine

[Handwritten signature]

FINANSIJSKO-FINANSIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA TUZLA(2)

36.00
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
094
Šifra opštine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	IMOVINA	3	4	5	6
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	1.316.572	1.166.884
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	1.170.698	1.012.288
1.1.	Zemljište		003	173.482	173.482
1.2.	Grđevinski objekti		004	563.483	654.680
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	269.248	73.054
1.4.	Transportna sredstva		006	69.979	37.510
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	94.506	73.562
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009		
2.1.	Zemljište		010		
2.2.	Grđevinski objekti		011		
2.3.	Postrojenja i oprema		012		
2.4.	Nematerijalna imovina		013		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014	10.926	12.359
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	134.948	142.237
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	134.948	142.237
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018		
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021		
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027		
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028		
11.1.	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030		
11.3.	Obveznice		031		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032		
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033		
13.	Ostala imovina i potraživanja		034		
B.	Odgodena porezna imovina		035	10.243	
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	6.109.924	6.255.125
1.	Zalihe (038 do 042)		037	63.822	47.751
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	62.422	47.751
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039		
1.3.	Gotovi proizvodi		040		
1.4.	Roba		041		
1.5.	Dati avansi		042	1.400	
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043		
3.	Ugovorna imovina		044		
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	3.464.965	2.810.729
4.1.	Kupci - povezane strane		046		
4.2.	Kupci u zemlji		047	3.464.965	2.810.729
4.3.	Kupci u inostranstvu		048		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049		
5.1.	Depoziti kod banaka		050		
5.2.	Dati krediti		051		
5.3.	Obveznice		052		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivativni finansijski instrumenti		056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	2.520.821	3.373.244
10.	Akontacije poreza na dobit		058	45.228	
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	15.088	23.401
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	7.436.739	7.422.009
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	13.278.871	13.258.430
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	20.715.610	20.680.439
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	1.660.930	1.660.930
1.1.	Dionički kapital		102	1.660.930	1.660.930
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104		
1.4.	Državni kapital		105		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106		
2.	Dionička premija		107		
3.	Rezerve (109+110)		108	544.875	544.875
3.1.	Statutarne rezerve		109	544.875	544.875
3.2.	Ostale rezerve		110		
4.	Revalorizacije rezerve (112+113+114)		111		
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112		
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		114		
5.	Dobit (116+117)		115	1.976.579	1.935.210
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	1.935.210	1.860.639
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	41.369	74.571
6.	Gubitak (119+120)		118		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	4.182.384	4.141.015
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	4.182.384	4.141.015
	OBAVEZE				
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	323.579	292.562
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125		
1.1.	Obaveze po uzećim kreditima		126		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu zajmova		127		
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgođeni prihod		130	27.437	29.088
3.	Rezervisanja		131	296.142	263.474
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132		
C.	Odgođene porezne obaveze		133	21.261	16.292
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	2.909.515	2.972.140
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	17.538	22.134
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	17.538	22.134
1.2.	Ugovorne obaveze		137		
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138		
1.4.	Obaveze po osnovu zajmova		139		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivativni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgođeni prihod		144		
5.	Rezervisanja		145	6.540	44.298
6.	Obaveze za porez na dobit		146		20.510
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	2.885.437	2.885.198
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	3.254.355	3.280.994
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	7.436.739	7.422.009
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	13.278.871	13.258.430
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	20.715.610	20.680.439

Tuzla, 28.02.2024.

Mjesto i datum

Kontrolni broji: 1043810928

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Azra Arslanagić
 LICENCA Br. CR - 5293/5

ARSLANAGIĆ (RIFET) AZRA
 Certificirani računovođa

CR-5293/5
 Broj licence

Azra Arslanagić

M.P.
D.D.
Arslanagić

Omer Ković
 Direktor

JP Spreča d.d. Tuzla

Naziv pravnog lica

Tuzla, ul.Aleja Alije Izetbegovića br.29 / VII

Sjedište i adresa pravnog lica

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Djelatnost

Sparkasse Bank d.d. BiH

Naziv banke

1990500080378660

Broj računa

4209143860001

Identifikacioni broj za direktne poreze

209143860001

Identifikacioni broj za indirektnu poreze

36.00

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

094

Šifra opštine

28-02-2024

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)
za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

FINANSIJSKOFINANCISKO
INFORMATICKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA TUZLA 12

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	BILANS USPJEHA	3	4	5	6
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)		201	2.949.613	2.783.663
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		202		
1.1.	Prihodi od prodaje robe		203		
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		204		
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		205		
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		206	2.949.613	2.783.663
2.1.	Prihodi od prodaje robe		207		
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		208	592.378	471.139
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		209	2.357.235	2.312.524
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		210		
3.1.	Prihodi od prodaje robe		211		
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		212		
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		213		
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		214	168.588	595.362
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		215		
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		216		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217		
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218		
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		220		
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221		
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222		
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223		
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224		
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226		
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227		
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228		
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229		
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230		
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232		
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233		
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234		
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237		
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238		
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239		
2.10	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		240		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241	103.017	5.869
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		242		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zalih		244		
7.	Prihodi od dividendi		245		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		246		
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		247	5.310	497.683
9.1.	Prihodi od kamata		248	5.310	497.683
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		249		
9.3.	Ostali finansijski prihodi		250		
10.	Ostali prihodi i dobici		251	60.261	91.810
C.	Ukupno prihodi (201+214)		252	3.118.201	3.379.025
D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		253	2.973.971	2.817.477
1.	Nabavna vrijednost prodate robe		254		
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		255		
3.	Troškovi sirovina i materijala		256	46.222	34.362
4.	Troškovi energije i goriva		257	46.482	50.189
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		258	2.456.113	2.328.489
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		259	1.845.240	1.715.216
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		260	535.137	550.169
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		261	75.736	63.104
6.	Amortizacija (263 do 268)		262	169.380	153.254
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		263	158.751	140.611
6.2.	Investicijske nekretnine		264	1.433	1.433
6.3.	Imovina s pravom korištenja		265		
6.4.	Nematerijalna imovina		266	9.196	11.210
6.5.	Biološka imovina		267		
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		268		
7.	Troškovi primljenih usluga		269	84.339	100.239
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		270	171.435	150.944
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		271	108.135	433.926
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		272		
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		273		
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		274		
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		275		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		276		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		277		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		278		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		279		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		280		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		281		
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		282		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		283		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		284		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		285		
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		286		
2.	Gubici od financijske imovine (288 do 297)		287	14.775	103.043
2.1.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po amortizovanom trošku		288	14.775	103.043
2.2.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		289		
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja financijske imovine po amortizovanom trošku		290		
2.4.	Neto gubici od modifikacija financijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		291		
2.5.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po amortizovanom trošku		292		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293		
2.7.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		294		
2.8.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		295		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija financijske imovine između poslovnih modela		296		
2.10	Ostali neto gubici od financijske imovine		297		
3.	Troškovi rezervisanja, neto		298	48.119	307.772
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		299		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		300		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		301		
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		302		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		303		
9.	Financijski rashodi (305 do 307)		304	221	
9.1.	Rashodi od kamata		305	221	
9.2.	Neto negativne kursne razlike		306		
9.3.	Ostali financijski rashodi		307		
10.	Ostali rashodi i gubici		308	45.020	23.111
F.	Ukupno rashodi (253+271)		309	3.082.106	3.251.403
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		310	36.095	127.622
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		311	0	0
I.	Porez na dobit (313+314)		312	-5.274	53.051
1.	Tekući porez na dobit		313		49.340
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)		314	-5.274	3.711
2.1.	Effekat smanjenja odgođene porezne imovine		315		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316	10.243	
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317	4.969	3.711
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		319	41.369	74.571
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		320	0	0
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321		
M.	Dobit (319+321)		322	41.369	74.571
N.	Gubitak (320-321)		323	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
O.	Ostali ukupni rezultat (325+331)		324		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)		325		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326		
1.2.	Efektii proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327		
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328		
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329		
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (332+333+334+335+336+337-338)		331		
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332		
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333		
2.3.	Aktuarski dobitci/(gubici) od planova definiranih primanja		334		
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335		
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336		
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337		
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338		
P.	UKUPNI REZULTAT (322-323+324)		339	41.369	74.571
	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		340		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		341		
	Dobit/(gubitak) koja pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		342		
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		343		
	Ukupni rezultat koji pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		344		
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		345		


Tuzla, 28.02.2024.

Mjesto i datum

Kontrolni broji: 116072945

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
AZRA Arslanagić
LIČNA KARTICA BR. CR-5293/5

CR-5293/5

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU
M.P. 

str. 5 od 5

Omer Ković
Direktor

JP Spreča d.d. Tuzla
Naziv pravnog lica

Tuzla, ul.Aleja Alije Izetbegovića br.29 / VII
Sjedište i adresa pravnog lica

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
Djelatnost

Sparkasse Bank d.d. BiH
Naziv banke

1990500080378660
Broj računa

4209143860001
Identifikacioni broj za direktne poreze

209143860001
Identifikacioni broj za indirektno poreze

36.00
Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

094
Šifra opštine

28-02-2024

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA TUZLA (2)

Tuzla
Mjesto

ARSLANAGIĆ (RIJET) AZRA
Certificirani računovoda

28.02.2024.
Datum

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
AZRA Arslanagić
LICENCA Br. CR - 5293/5

CR-5293/5
Broj licence
035/250-063
Kontakt
M. Arslanagić

Omer Kovčić
Direktor



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji završava na dan 31.12.2023. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA									
		Dionički kapital				Revaloriz.-zadajiske rezerve za nekretnosti, postrojenja i opremu	Revaloriz.-zadajiske rezerve za finansijsku imovinu mjerenju po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana netraspoređena dobit/ (gubitak) (nepokriti gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8+9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA
		Vlasnički udjeli	Dionička premija	Rezerve							UKUPNI KAPITAL (10+11)
1. Stanje na dan 31.12.2021. godine	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Efekt retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	901	1.660.930		544.875				2.052.926	4.258.731		
3. Efekt retroaktivnog prepravljanja iznosa priznaih u skladu sa MRS 8	902										
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2021. odnosno 01.01.2022. (901+902+903)	904	1.660.930		544.875				2.052.926	4.258.731		
5. Dobit/(gubitak) za period	905							74.571	74.571		
6. Ostali ukupni rezultat za period	906										
7. Ukupni rezultat (905+906)	907							74.571	74.571		
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	908										
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	909										
10. Objavljene dividende	910							192.287	192.287		
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrće gubitka	911										
12. Ostale promjene	912										
13. Stanje na dan 31.12.2022. godine (904+907+908-909-910+911+912)	913	1.660.930		544.875				1.935.210	4.141.015		
14. Efekt retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	914										
15. Efekt retroaktivnog prepravljanja iznosa priznaih u skladu sa MRS 8	915										
16. Ponovno iskazano stanje na početku perioda 01.01.2023. godine (913+914+915)	916	1.660.930		544.875				1.935.210	4.141.015		
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							41.369	41.369		
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										
19. Ukupni rezultat (917+918)	919							41.369	41.369		
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	920										
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrće gubitka	923										
24. Ostale promjene	924										
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2023. godine (916+919+920-921+922+923+924)	925	1.660.930		544.875				1.976.579	4.182.384		

Kontrolni broji: 1833442323

JP Spreča d.d. Tuzla

Naziv pravnog lica

Tuzla, ul.Aleja Alije Izetbegovića br.29 / VII

Sjedište i adresa pravnog lica

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Djelatnost

Sparkasse Bank d.d. BiH

Naziv banke

1990500080378660

Broj računa

4209143860001

Identifikacioni broj za direktne poreze

209143860001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

36.00

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

094

Šifra opštine

20-02-2024

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA TUZLA (2)

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Indirektna metoda)

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501	36.095	74.571
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502	169.380	153.254
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503		
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504		
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505		
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506		
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507		
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509		
1.2.9.	Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510		
1.2.10.	Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511		
1.2.11.	Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	512		
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514		
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515	-11.499	-100.688
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516		
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517		
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zalih, neto		(+)(-)	518		
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519		
1.2.19.	(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520		
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521		
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522		
1.2.22.	Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523		
1.2.23.	Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524		
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525		
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zalih		(+)(-)	526	-16.071	-22.415
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	-642.737	-1.432.175
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	8.313	72.862
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529		
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	-4.596	-39.192
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	-6.502	2.923.683
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	532		
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533	-65.738	-28.830
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	-533.355	1.601.070
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	-317.161	-25.458
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536		
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539	-1.907	-1.760
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540		
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544		
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	547		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	548		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	549		
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	550		
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	551		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	552		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	553		
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	554		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	555		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	556		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	558		
2.25.	Primljene dividende		(+)	559		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	561		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	563		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+)(-)	564	-319.068	-27.218
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565		
3.2.	Sućanje vlastitih dionica		(-)	566		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	568		-192.287
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569		
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570		
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571		
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572		
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573		
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	574		
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	575		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576		
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	577		


Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		(+)(-)	578		-192.287
4.	NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	579	-852.423	1.381.565
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	580	3.373.244	1.991.679
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	581		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	582	2.520.821	3.373.244

Tuzla, 28.02.2024.
Mjesto i datum

ARSLANAGIĆ (RIJET) AZRA
Certificirani računovođa
CR-5293/5
Broj licence

Omer Ković
Direktor

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Azra Arslanagić
LICENCA Br. CR - 5293/5







JP „Spreča“ d.d. Tuzla

Naziv pravnog lica

Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, TUZLA

Sjedište i adresa

4209143860001

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

Broj protokola

28-02-2024

FINANSIJSKO-FINANSIJSKO-
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA TUZLA

Finansijsko-informatička agencija

Ložionička 3, 71000 Sarajevo

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Azra Arslanagić

Certificirani računovođa

5293/5

Broj dozvole

035/ 250 063

Kontakt



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Azra Arslanagić

LICENCA Br. CR - 5293/5



Omer Kovčić

Odgovorno lice

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Usvojene računovodstvene politike

Detaljnije opisano u nastavku.

Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Detaljnije opisano u nastavku.

Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja

Detaljnije opisano u nastavku.

Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina

Detaljnije opisano u nastavku.

Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja

Nema.

Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela

Nema.

Prosječan broj zaposlenih u godini

56

Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Detaljnije opisao u nastavku.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Nema.

Sumnjiva i sporna potraživanja

Detaljnije opisano u nastavku.

Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja

Nema.

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

1. OPŠTI PODACI

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, skraćeni naziv JP "Spreča" d.d. Tuzla, u daljem tekstu Društvo.

Sjedište Društva je Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, BiH.

Jedinstveni matični-registarski broj Društva je 1-32.

Prema Obavještenju Službe za statistiku za područje Tuzlanskog kantona, osnovna djelatnost Društva razvrstana je u šifru podrazreda djelatnosti 36.00 – Sakupljanje, prečišćavanje i opskrba vodom.

Iz akumulacije "Modrac" se snabdijeva jedan broj privrednih kapaciteta Tuzle i Lukavca i to: Termoelektrana "Tuzla", Rudnik soli "Tuzla", Sisecam Soda Lukavac, Global Ispat Koksna Industrija Lukavac, Fabrika cementa Lukavac i Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Od nekoliko registrovanih sporednih djelatnosti, glavne su proizvodnja električne energije u maloj hidroelektrani „Modrac“ zajednički sa JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo i projektovanje vodoprivrednih objekata i sistema.

Društvo se vodi kod Porezne uprave Tuzla pod brojem 03000760.

Osnovni kapital Društva čini 166.093 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 10 KM po jednoj dionici.

U skladu sa dostavljenom listom vlasnika vrijednosnih papira od strane Registra vrijednosnih papira¹, ukupan broj dioničara iznosi 107. U strukturi osnovnog kapitala, Vlada Tuzlanskog kantona ima učešće od 847.070 KM, odnosno 51%, dok ostali dioničari 813.860 KM, odnosno 49% osnovnog kapitala.

Prosječan broj zaposlenih u periodu I-XII 2023. godine je 56 (zajedno sa zaposlenima na određeno vrijeme).

2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja navedene su u tekstu koji slijedi.

Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

¹ Lista vlasnika vrijednosnih papira na dan 22.12.2023. godine

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

Finansijski izvještaji su iskazani u službenoj valuti Bosne i Hercegovine - Konvertibilna marka (KM), koja je fiksno vezana za Euro (EUR), (EUR 1 = 1,95583 KM).

Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS) 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja, Društvo je obavezno sastaviti sljedeće izvještaje:

- 1) Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda
- 2) Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period
- 3) Izvještaj o promjenama u kapitalu
- 4) Izvještaj o novčanim tokovima
- 5) Bilješke, koje uključuju kratak pregled računovodstvenih politika i druge bilješke kojima se objašnjavaju određene stavke.

Finansijski izvještaji su sastavljeni pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja što podrazumijeva da će Društvo biti sposobno realizirati potraživanja i podmiriti obaveze u normalnom toku poslovanja.

2.1. BILJEŠKE UZ BILANS STANJA

2.1.1. IMOVINA

2.1.1.1. DUGOROČNA IMOVINA

2.1.1.1.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

U skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, tačka 15., nekretnine, postrojenja i oprema, koji zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjereni su po njihovoj nabavnoj vrijednosti.

U nabavnu vrijednost uključeni su fakturna cijena, svi drugi direktno vezani troškovi i početna procjena troškova demontiranja, uklanjanja i obnavljanja mjesta na kojem je sredstvo smješteno, (MRS 16, tačka 16.).

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se vode po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od smanjenja (MRS 16, tačka 30.).

U skladu sa MRS 16, tačka 58. zemljište ima neograničeni vijek upotrebe i zbog toga se ne amortizuje.

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

U skladu sa MRS 16, tačka 55. na materijalna stalna sredstva u pripremi nije obračunata amortizacija.

U skladu sa MRS Društvo je dužno preispitati, najmanje jednom na kraju svake poslovne godine, korisni vijek upotrebe sredstva i stope amortizacije.

Korištene stope amortizacije² za stalna materijalna sredstva su sljedeće:

➤ građevinski objekti	3,00-10,00%
➤ transportna sredstva	15,00%
➤ alati, pogonski i kancelarijski namještaj	15,00%
➤ mašine i postrojenja	15,00%
➤ uredska oprema	15,00-33,33%
➤ ostala stalna materijalna sredstva	15,00%

Obračun amortizacije stalnih sredstava u upotrebi se vrši primjenom vremenske linearne metode, po stopama određenim prema procjenjenom vijeku trajanja sredstava, a u skladu sa MRS 16. tačka 50.

Dobici ili gubici koji nastanu zbog isknjižavanja pojedinih stalnih sredstava utvrđeni su kao razlika između neto prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstava, (MRS 16. tačka 71.).

Materijalna stalna sredstva obuhvataju sljedeće:

OPIS	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenje, oprema, namještaj	Transportna sredstva	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ostala materijalna sredstva	Ukupno
Nabavna vrijednost							
Stanje na dan 01.01.2023. godine	173.482	3.544.553	1.179.148	180.654	73.562	25.390	5.176.789
Povećanje / Nabavke			225.917	52.416	38.828		317.161
Smanjenje / Rashodovanje			-27.340				-27.340
Donos sa investicije			17.884		-17.884		0
Stanje na dan 31.12.2023. godine	173.482	3.544.553	1.395.609	233.070	94.506	25.390	5.466.610
Ispravka vrijednosti							
Stanje na dan 01.01.2023. godine		2.889.873	1.106.094	143.144		25.390	4.164.501
Povećanje / Amortizacija		91.197	47.607	19.947			158.751
Smanjenje / Rashodovanje			-27.340				-27.340
Stanje na dan 31.12.2023. godine	0	2.981.070	1.126.361	163.091	0	25.390	4.295.912
Sadašnja vrijednost							
Stanje na dan 01.01.2023. godine	173.482	654.680	73.054	37.510	73.562	0	1.012.288
Stanje na 31.12.2023. godine	173.482	563.483	269.248	69.979	94.506	0	1.170.698

² U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora br. 030-01-1-147-2-7/23 od 31.01.2023. godine

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

Nad nekretninom nema ograničenja vlasništva, a postrojenja i oprema nisu založeni kao jamstvo za obaveze tj. Društvo ima pravo svojine nad svim sredstvima koja su prikazana u finansijskim izvještajima i nema prava drugih lica na zapljenu sredstava do isplate duga i prava zadržavanja imovine Društva.

Obračunata amortizacija materijalnih sredstava za period I-XII/2023. godine iznosi 158.751 KM.

Stopa amortizacije za ostala sredstva (ulaganja na tuđim stalnim sredstvima) je 10%, uvažavajući procijenjeni vijek upotrebe.

Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi u iznosu od 94.506 KM se odnosi na investiciju u mHe „Modrac 2“ u iznosu od 49.148 KM i nabavku ostale opreme u iznosu od 45.358 KM.

2.1.1.1.2. Ulaganja u investicijske nekretnine

Ulaganja u nekretnine, kod početnog priznavanja, mjerena su po njihovoj nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja, ulaganja u nekretnine se vode po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od smanjenja (MRS 40. tačka 56.). Obračun amortizacije ulaganja u nekretnine vrši se primjenom vremenske linearne metode, po stopama određenim prema procijenjenom vijeku trajanja sredstava, a u skladu sa MRS 16. Korištena stopa amortizacije je 3%, a odnosi se na poslovne prostorije u ulici Alije Izetbegovića 31, Tuzla koje se izdaju pod zakup te za period I-XII/2023. godine iznosi 1.433 KM.

Sadašnja vrijednost nekretnina datih u najam iznos 10.926 KM.

2.1.1.1.3. Nematerijalna imovina

U okviru ove pozicije se iskazuju vrijednosti nematerijalne imovine koja zadovoljavaju uslove priznavanja po MRS 38.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te naknadno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Nematerijalno stalno sredstvo prestaje biti priznato prilikom otuđenja ili ukoliko se ne očekuju dalje koristi po osnovu korištenja istog.

Nematerijalna imovina sastoji se od kupljenih licenci za korištenje softvera za potrebe projektovanja, ekonomsko-finansijskih, pravnih, kadrovskih i opštih poslova, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2022 te koncesije za korištenje vode akumulacije „Modrac“.

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

Nematerijalna imovina obuhvata sljedeće:

OPIS	Koncesija, Certifikati ISO, OHSAS	Softveri	Ukupno
Nabavna vrijednost			
Stanje na dan 01.01.2023. godine	255.284	82.186	337.470
Povećanje / Nabavke	1.907		1.907
Smanjenje / Rashodovanje			0
Stanje na dan 31.12.2023. godine	257.191	82.186	339.377
Ispravka vrijednosti			
Stanje na dan 01.01.2023. godine	113.047	82.186	195.233
Povećanje / Amortizacija	9.196		9.196
Smanjenje / Isknjiženje			0
Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2023. godine	122.243	82.186	204.429
Sadašnja vrijednost			
Stanje na dan 01.01.2023. godine	142.237	0	142.237
Stanje na dan 31.12.2023. godine	134.948	0	134.948

Priznavanje, mjerenje i utvrđivanje vijeka trajanja koncesije kao nematerijalnog sredstva je vezano za ugovorni odnos, te stopa amortizacije iznosi 3,33%.

Certifikati, kao potvrda da je sistem integrisanog menadžment sistema, odnosno sistem upravljanja kvalitetom u organizaciji i briga o zaštiti okoliša, usklađeni sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 14001:2022 te sistemom upravljanja zaštitom na radu i zdravljem uposlenika (OHSAS 18001), dobijeni su na rok od 3 godine, tako da je stopa amortizacije 33,33%.

Obračunata amortizacija nematerijalne imovine za period I-XII/2023. godine iznosi 9.196 KM.

2.1.1.1.4. Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina, odnosno preneseni neiskorišteni porezni gubici iznose 10.243

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

2.1.1.2. KRATKOROČNA IMOVINA

2.1.1.2.1. Zalihe

Zalihe su vrednovane po trošku nabavke ili neto prodajnoj vrijednosti, zavisno šta je niže (MRS 2, tačka 9.).

Nabavna vrijednost zaliha obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje, dok se trošak zaliha temelji na metodi prosječne cijene.

Sve zalihe u Društvu u iznosu od 63.822 KM su podijeljene i vode se kao:

- a) Zalihe sirovina, pomoćnog i potrošnog materijala
- b) Zalihe sitnog inventara, HTZ - oprema i dr. sredstva

Sitnim inventarom smatraju se sredstva čiji je vijek upotrebe kraći od godinu dana i sredstva čiji prosječni vijek upotrebe duži od godinu dana, ali male pojedinačne vrijednosti. Pri stavljanju u upotrebu otpisuje se 100%.

Djelimični otpis zaliha do neto prodajne vrijednosti se vrši kada na datum bilansa stanja troškovi premašuju neto prodajnu vrijednost.

2.1.1.2.2. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca uključuju sva potraživanja od prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iskazuju se u nominalnom iznosu usklađenom za procijenjene nenadoknadive iznose.

Na dan 31.12.2023. godine potraživanja od kupaca za prodaju proizvoda i usluga kupcima u zemlji iznose 3.476.464 KM i uglavnom se odnose na potraživanja za račune za isporuku vode i proizvodnju električne energije za prethodni mjesec te potraživanja za hidronaknadu za 2023. godinu u skladu sa izmjenom Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata³.

Potraživanja se svode na procijenjenu ostvarivu vrijednost putem ispravke vrijednosti.

³ Službene novine FBiH br. 105/21

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

Ukupna sumnjiva i sporna potraživanja za koja je izvršena ispravka na teret troškova iznose 116.850 KM, a odnose se na:

Fabrika sode Lukavac	100.000
Ostali ⁴	16.850
Ispravka potraživanja iznosi: (Iznos koji je isknjižen na troškove)	128.349

Razlika od 11.499 KM se odnosi na rezervisanje za umanjenje vrijednosti finansijske imovine potraživanja od kupaca za potencijalne kreditne gubitke⁵ u skladu sa odlukama Uprave na koje je Nadzorni odbor dao saglasnost.

2.1.1.2.3. Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju i oročene depozite. Novčanim sredstvima Društva kod Sparkasse Bank d.d., NLB banke d.d. i ASA banke d.d. raspolaže direktor Društva.

Gotovina na računima kod banaka i blagajni iznosi	2.520.821
---	-----------

2.1.1.2.4. Akontacija porez na dobit

Akontacija poreza na dobit iznosi	45.228
-----------------------------------	--------

2.1.1.2.5. Ostala imovina i potraživanja, uključujući razgraničenja

Ova pozicija se sastoji od potraživanja za koncesionu naknadu od JP EP BiH u iznosu od 732 KM, odbitnog ulaznog PDV na koji nije stečeno pravo odbitka u iznosu od 674 KM, te od unaprijed plaćenih rashoda koji se odnose na premije osiguranja, preplate na službena glasila i stručne časopise, licence te godišnje parking karte za službena vozila u iznosu od 13.682 KM.

⁴ Ostala sumnjiva i sporna potraživanja čine potraživanja od

- Kalem d.o.o. Živinice – ostatak duga 700 KM (Izmiruje obavezu u ratama)
- Mehmedović Mensur, Živinice – 5.635 KM
- Mujić Suad, Živinice – 900 KM
- Projekt a.d. Banja Luka – 2.010 KM
- Umel dalekomontaža Tuzla – 4.329 KM
- RU Kreka Tuzla – 3.276 KM

⁵ U skladu sa Odlukom o rezervisanju za umanjenje finansijske imovine po Godišnjem obračunu za 2023. godinu na ime godišnje naknade za korištenje hidroakumulacionih objekata izgrađenih na potopljenom zemljištu br. 030-02-99-198/24 u iznosu od 8.706 KM i Odlukom o rezervisanju za umanjenje finansijske imovine po Godišnjem obračunu za 2023. godinu na ime potraživanja od kupaca br. 030-02-99-197/24 u iznosu od 2.793 KM, na koje je Nadzorni odbor dao saglasnost

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

Vanbilansna evidencija

Na ovoj poziciji Bilansa stanja se iskazuju stavke koje ne zadovoljavaju kriterije priznavanja u poslovnim knjigama i Bilansu stanja pravnog lica. Takve stavke se iskazuju na kontima vanbilansne evidencije, a sastoji se od dobara u općoj upotrebi, potraživanja od Koksno hemijskog kombinata (isknjiženih prilikom izrade početnog bilansa stanja za potrebe privatizacije dijela državnog kapitala).

2.1.2. IZVORI SREDSTAVA

2.1.2.1. Kapital

Ukupan kapital Društva iznosi 4.182.384 KM, a sastoji se od:

➤ državni kapital	847.070
➤ dionički kapital	813.860
➤ rezerve	544.875
➤ akumulirana dobit iz ranijih godina	1.779.707
➤ neraspoređena dobit iz 2019. godine	4.244
➤ neraspoređena dobit iz 2020. godine	23.069
➤ neraspoređena dobit iz 2021. godine	128.190
➤ neraspoređena dobit izvještajnog perioda	41.369

2.1.2.2. Obaveze

2.1.2.2.1. Dugoročne obaveze

Na poziciji odgođeni prihod, evidentirane su donacije, koje su u skladu sa MRS 20, knjižene kao stalno sredstvo i iznose	27.437
--	--------

Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih odnosno buduće isplate otpremnina prilikom odlaska u penziju ⁶ - dugoročne, u iznosu od	296.142
--	---------

⁶ U skladu sa Odlukom br. 030-01-1-143-2-5/23 od 23.01.2023. godine i Odlukom br. 030-02-99-196/24 od 24.01.2024. godine na koje je Nadzorni odbor dao saglasnost

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

2.1.2.2.2. Odgođene porezne obaveze

Na poziciji odloženih poreznih obaveza evidentirane su obaveze
po osnovu obračunate amortizacije nekretnina
do poresko dopustivih stopa u iznosu od 21.261

2.1.2.2.3. Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima 17.538

2.1.2.2.4. Ostale kratkoročne obaveze

➤ Obaveze za neisplaćenu platu za XII/23	181.814
➤ Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju	2.260
➤ Obaveze za ostala neto primanja zaposlenih	19.036
➤ Obaveze za dividende za 2016., 2017., 2018. i 2020. godinu ⁷	24.199
➤ Obaveze po osnovu naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju	1.608
➤ Obaveze po osnovu ugovora o djelu	534
➤ Obaveze za PDV za XII/23	412.687
➤ Obaveza za koncesione naknade	9.134
➤ Vodoprivredna naknada	54.775
➤ <u>Naknada za korištenje hidroakumulacionih objekata</u>	<u>2.179.390</u>
UKUPNO:	2.885.437

Na poziciji rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih odnosno
buduće isplate otpremnina prilikom odlaska u penziju⁸ - kratkoročne,
u iznosu od 6.540

U izvještajnom periodu nije bilo izmirenja duga prema povjeriocu plaćanjem trećem licu,
odnosno cesija, niti je izvršena kompenzacija.

⁷ U skladu sa odlukama Skupštine Društva JP "Spreča" d.d. Tuzla o raspodjeli neto dobiti po godišnjim obračunima za 2016., 2017., 2018. i 2020. godinu

⁸ U skladu sa Odlukom br. 030-02-99-196/24 od 24.01.2024. godine na koju je Nadzorni odbor dao saglasnost

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

2.2. BILJEŠKE UZ BILANS USPJEHA

2.2.1. Prihodi

Prihodi se priznaju na akrealnoj osnovi po fer vrijednosti naknade koja je primljena ili se potražuje. Prihodi od prodaje proizvoda i roba se priznaju kada se proizvod i roba isporuče i prihvate od strane kupca. Prihod od usluga se priznaje kada se usluga izvrši.

U izvještajnom periodu ostvareni su sljedeći prihodi i to:

➤ prihodi od prodaje električne energije ⁹	592.378
➤ prihodi od prodaje vode	2.259.399
➤ prihodi od projektovanja	97.836
➤ prihodi od premija, subvencija, poticaja - refundacija	39.526
➤ prihodi od zakupa posl.prostora	7.812
➤ prihodi od donacija	1.651
➤ prihodi od kamata	5.310
➤ naplaćena otpisana potraživanja od kupaca ¹⁰	9.439
➤ prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja ¹¹	103.017
➤ ostali prihodi ¹²	1.833
UKUPNO PRIHODI:	3.118.201

2.2.2. Rashodi

Rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi Društva tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili pak nastanka obaveza, što ima za posljedicu smanjenje kapitala, osim onih smanjenja koja su rezultat raspodjele kapitala od strane vlasnika.

⁹ U skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa po osnovu eksploatacije, održavanja i raspodjele električne energije iz MHE Modrac

¹⁰ U izvještajnom periodu izvršena je naplata otpisanih potraživanja kako slijedi: Ipsa Institut Sarajevo – 8.845 KM, Kalem d.o.o. Živinice – 594 KM

¹¹ U skladu sa Odlukom o ukidanju rezervisanja za umanjenje vrijednosti finansijske imovine na ime godišnje naknade za korištenje hidroakumulacionih objekata izgrađenih na potopljenom području br. 030-02-99-194/24 od 24.01.2024. godine (100.687 KM) i Odlukom o ukidanju rezervisanja za umanjenje vrijednosti finansijske imovine br. 030-02-99-195/24 od 24.01.2024. godine (2.330 KM). Na pomenute odluke Nadzorni odbor Društva je dao saglasnost

¹² Sastoji se od prihoda po osnovu zaštite od rizika i prihoda od prekoračenja potrošnje mobilne telefonije

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

U izvještajnom periodu ostvareni su sljedeći rashodi i to:

➤ troškovi sirovina, materijala, energije i goriva	92.704
➤ troškovi plaća i ostalih ličnih primanja zaposlenih ¹³	2.456.113
➤ amortizacija	169.380
➤ troškovi primljenih usluga	84.339
➤ ostali poslovni rashodi i troškovi	171.656
➤ ostali rashodi i gubici ¹⁴	107.914
UKUPNO RASHODI:	3.082.106

2.2.3. Rezultat

Ukupni prihodi	3.118.201
Ukupni rashodi	3.082.106
Dobit prije poreza	36.095
Poreski gubici	10.243
Odgođeni porez na dobit	- 4.969
Neto dobit perioda	41.369

2.3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU

Izvještaj o novčanim tokovima urađen je prema MRS-u 7 po indirektnoj metodi, pri čemu se prikazuju novčani tokovi iz različitih vrsta aktivnosti, poslovnih, ulagačkih i finansijskih aktivnosti.

2.4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Kapital Društva je tokom godina povećan za dio ostvarene dobiti.

¹³ Isplaćene su otpremnine prilikom odlaska u penziju u 2023. godini u iznosu od 61.802 KM, od čega je skinuto sa kratkoročnih rezervisanja 44.298 KM, sa dugoročnih rezervisanja 8.910 KM, a ostatak 8.594 KM teretilo troškove

¹⁴ Ostali rashodi i gubici u iznosu od 107.914 KM se sastoje od rezervisanje za umanjenje finansijske imovine na ime godišnje naknade za hidroakumulacionih objekata, u skladu sa Odlukom br. 030-02-99-198/24 od 24.01.2024. godine, odnosi iznos 8.706 KM, na rezervisanje za umanjenje finansijske imovine – potraživanja od kupaca u skladu sa Odlukom br. 030-02-99-197/24 od 24.01.2024. godine, odnosi se iznos 2.793 KM, a na rezervisanja za naknade zaposlenika – buduće isplate otpremnina prilikom odlaska u penziju, u skladu sa Odlukom br. 030-02-99-196/24 od 24.01.2024. godine iznos 48.119 KM; na otpis potraživanja 3.276 KM (Na pomenute odluke Nadzorni odbor Društva je dao saglasnost); na troškove sudskih i drugih sporova (radni spor Huskanović Fatima i Hasanović Suad) se odnosi iznos 26.722 KM, a na ime isplaćene totalne štete 18.298 KM

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

2.5. OSTALA OBJAVLJIVANJA

Financijski izvještaji važan su dio poslovanja svakog poduzeća jer iz njih interni i eksterni korisnici dobivaju važne informacije o poslovanju i uspješnosti poduzeća. Svaki korisnik financijskih izvještaja zahtjeva njihovu izvrsnu kvalitetu kako bi na temelju njih mogao donositi racionalne odluke. U tome važnu ulogu igraju bilješke koje pridonose razumijevanju a time i kvaliteti financijskih izvještaja.

Krize u okruženju i inflacija predstavljaju događaje koji donose učinke s kojima se cijela zajednica teško može nositi. Prouzrokovale su značajan pad fer vrijednosti imovine, na sposobnost dužnika da se pridržavaju ugovorenih uslova, procjene budućih novčanih tokova, izračuna očekivanih kreditnih gubitaka, vrednovanja odgođene porezne imovine, kao i procjene mogućnosti nastavljanja poslovanja poslovnih subjekata pod pretpostavkom vremenske neograničenosti.

Značaj koji će imati na pojedino područje financijskog izvještavanja, ovisiti će o izloženosti poslovnog subjekta utjecaju istih tj. od djelatnosti poslovnog subjekta. S obzirom na fluidnu prirodu ovih okolnosti i neizvjesnosti koje ona podrazumijeva, uprava će trebati kontinuirano pregledavati i ažurirati procjene koliko je na naše Društvo imalo uticaja te će u tom kontekstu, trebati pažljivo razmotriti i primijeniti odgovarajuće zahtjeve standarda za mjerenje i priznavanje gubitaka od umanjenja vrijednosti u narednom periodu.

U izvještajnom periodu uspostavljen je jednak odnos prema svim potrošačima u smislu jedinstvene cijene po m³ vode iz akumulacije „Modrac“, uz poseban tretman potrošača koji industrijsku vodu koriste za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva Grada Tuzle i Grada Lukavac.

Valutni rizici se odnose na mogućnost promjene vrijednosti imovine zbog kretanja deviznog kursa. Isti postoje kod novčanog toka i finansijskih obaveza koje su nominirane u stranoj valuti. Zbog nepromijenjenog, fiksnog deviznog kursa između KM i EUR, smatra se da Društvo nije izloženo valutnom riziku.

Rizici promjene kamatnih stopa predstavljaju rizike koji mogu imati negativan uticaj na poslovanje Društva. S obzirom da Društvo nema obaveza po osnovu kredita može se reći da je u Društvu ovaj rizik umjeren.

Kreditni rizici predstavljaju mogućnost da potraživanja od kupaca i drugih komitenata, nastala zbog odgođenog ili plaćanja sa kašnjenjem, djelimično ili nikako ne naplate. Društvo pristupa kontroli tog rizika sa provjeravanjem boniteta kupaca prije potpisivanja ugovora, osiguranjem plaćanja, praćenjem otvorenih potraživanja, telefonskim pozivima, opomenama pred tužbu i tužbama, odnosno poduzima sve zakonom predviđene aktivnosti u vezi sa naplatom istih.

JP „SPREČA“ DD TUZLA
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

(svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno)

Rizik likvidnosti je jedan od glavnih finansijskih rizika. Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva. Smatra se da je ovaj rizik za Društvo umjeren. U narednom periodu na rizik likvidnosti bi mogao imati uticaj primjene Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.

U izvještajnom periodu, na ime naknade za rad, predsjedniku i članovima Nadzornog odbora¹⁵ obračunato je i isplaćeno 9.600 KM i 2.274 KM na ime poreza i doprinosa dok je predsjedniku i članovima Odbora za reviziju¹⁶ na ime naknade za rad obračunato i isplaćeno je 6.000 KM i 1.421 KM na ime poreza i doprinosa.

U skladu sa članom 51. Statuta, Upravu Društva čine direktor i izvršni direktori.

Upravi Društva¹⁷ na ime neto plata, naknada i ostalih primanja obračunato i isplaćeno je 50.739 KM, a 34.601 KM na ime poreza i doprinosa.


Skupština Društva¹⁸ je 04.01.2024. godine donijela odluku o isplati dividende dioničarima Društva iz akumulirane dobiti u ukupnom iznosu 166.930 KM, odnosno 1 KM po dionici.

Osim naprijed navedenog, nije bilo drugih značajnih događaja nakon izvještajnog perioda koji bi imali uticaj na iskazana stanja, zahtijevali korekcije ili objavljivanje u finansijskim izvještajima ili bilješkama uz finansijske izvještaje.

U Tuzli, februar 2024. godine

Certificirani računovoda


Azra Arslanagić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
LICENCA BR. CR - 5293/5


Direktor


¹⁵ Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova, od čega su dva člana ispred privatnog, a tri ispred državnog kapitala. Predstavnicima privatnog kapitala, članovi Nadzornog odbora su Nusret Hogić i Sabit Huskanović (do 18.12.2023. godine), a zatim Nusret Hogić i Adil Huskanović (od 18.12.2023. godine). Predstavnicima državnog kapitala, članovi Nadzornog odbora su Emir Sejranović – predsjednik, Faruk Hodžić – član, Sadmir Džebo – član (u periodu od 17.11.2022. – 13.06.2023. godine); Emir Sejranović – predsjednik, Amir Dugonjić – član, Sadmir Džebo – član (u periodu od 13.06.2023. – 19.10.2023. godine); Sadmir Džebo – predsjednik, Amir Dugonjić – član, Asmir Memić – član (od 19.10.2023. – 18.12.2023. godine te naredne četiri godine);

¹⁶ U skladu sa Odlukom Skupštine Društva od 01.11.2021. godine imenovani su članovi Odbora za reviziju koji čine tri člana, i to: Fuad Glibanović – predsjednik, Irena Božić – član i Muzafer Brigić – član

¹⁷ Uprava Društva

- VD Direktor – Omer Kovčević (od 27.05.2023. godine)
- Direktor - Hajrudin Suljić (od 01.12.2021. do 26.05.2023. godine);
- Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove - Osman Bajrektarević (od 13.12.2021. do 07.05.2023. godine);

¹⁸ Odluka broj: 010-02-1-42-XXXII van. -3/24